


**Augustin Roquebrun**

**La Roso  
e lou Parpaioun**



**C.I.E.L. d'Oc**

**Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc**

3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang

<http://www.lpl.univ-aix.fr/ciel/>

# La Roso e lou parpaioun

Pèr  
Augustin ROQUEBRUN

Peceto en un Ate.

## LA ROSO

M'estoufave, moun, Dièu, dins la bourro esquichado,  
Moun cors n'èro maca, ma raubo amouchounado;  
En moun èime, sentiéu pamens de fernisoun  
Mai restave embarrado au founs de ma presoun.  
Abriéu, vèn d'espessa lou tristun di cadeno,  
Aro, pode chuca l'aire a-n'en pèdre aleno,  
Ièr de vèspre ère rèn, qu'un boutoun senso esclat,  
Vuèi, m'esvihe, d'un cop, dins tout moun aparat.  
Vesès:

*(Desplego sa raubo)*

ai de coulour que tegnon mi petalo  
Despièi lou rouge viéu jusqu'à la blancour palo  
Di rai lunen dóu sèr sus la terro que dort !...  
Siéu rèino di bouissoun, di bos, rèino dis ort,  
Siéu rèino dóu printèms, rèino de la naturo  
Car a dit, lou Bon Diéu, dounarai de verduro  
I taiadis ombrous, de, cansoun is aucèu,  
I riéu de dous murmur, de tros d'azur au cèu,  
A l'ome, moun image, emé la counsciènci  
Pèr m'adoura: l'amour, lou cor, l'inteligènci;  
I flour, pèr me lausa, l'encèns de sis oulour,  
Pèr mira ma bèuta si parun d'esplendour.  
Vaqui perqué siéu rèino e marque moun rèinage  
En mandant vèrs lou cèu mi parfum sens meinage..

*(S'arresto estounado, vesènt veni d'escoundoun, siblant, sautant, viroulant, un poulid parpaionn)*